



Keletso ya ga Maano e fetoga nnete




Molteno



Maano o tsamaya ka dinao go ya le go boa kwa sekolong.



Ke leeto le le telele go ya sekolong. Maano o eletsa ekete a ka nna le baesekele.





Moso mongwe le mongwe, o feta kwa lefelong la boikhotso ko a fitlhang a ikatisa ka moswinki le sereledi mme a akanye.

“Ekete nka tshameka fa motshegare otlhe.



A tsamaya go fitlha kwa lebentleleng la borotho, a fitlhe a eme fa lefenstereng.

Ke eletsa ekete nka ja dikuku tsohle,” a akanya.





A tsamaya go fitlha kwa lebentleleng la ditlhako. Foo a eme go leba ka lefenstere. “Ke eletsa ekete ditlhako tse di mmala o selaole e kabe e le tsa me,” a tswelela go akanya.



A tsamaye go fitlha kwa lebentleleng la mmino. Foo a eme fa lefenstereng a akanye “ke eletsa ekete nka tshameka ditoromo tsele.”





Kwa bofelong, Maano o ema kwa lebentleleng la ditshamekisi. Fa lefenstereng, a bona baesekele e ntle e e serolwana.

“Ijoo ke rata baesekele ele! Ke eletsa ekete nka nna le yona gore ke kgone go ya sekolong.” A hemela kwa godimo.

“Ke keletso ya me e kgolo”.



Tsatsi le le latelang fa a le mo tseleng go ya gae, Maano a leba mo lefenstereng la lebentlele la ditshamekisi. A fitlhela baesekele e e seroloana e serolwana.” Ke ipotsa gore ke mang yo o lesego, a akanya a hutsafetse” .





Maano a tsamaya go feta mabentlele otlhe
a sulafetse. A se eme le kwa lefelong la go
ikhutsa.



Fa a tsena kwa gae, o ne a lapile. A fitlhela mmagwe a mo letile. “Maano bona!” ga rialo mmagwe, “bona gore ke go reketse eng.” Ke baesekele e e serolwana!





Keletso ya ga Maano ya fetoga nnete.
Jaanong o palama baesekele ya gagwe go
ya sekolong. Ga a eme gope!